

t32_tex_3 (TMbZAq-
nAanCJ4k3tJcSfPFPHD7RSLNhW352)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r4_tsep_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_tex_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tex_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3_tsep_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_pre_topc \\ & X2 X0) \Rightarrow ((r3_tsep_2 X0 X1 X2) \Rightarrow ((v1_tex_3 X1 X0) \Leftrightarrow (v3_tex_3 X2 X0)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc \\ & X0) \wedge (l1_pre_topc X0))) \wedge ((m1_pre_topc X1 X0) \wedge (m1_pre_topc X2 \\ & X0))) \Rightarrow ((r3_tsep_2 X0 X1 X2) \Rightarrow (r3_tsep_2 X0 X2 X1)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc \\ & X0) \wedge (l1_pre_topc X0))) \wedge (((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 \\ & X0)) \wedge ((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)))) \Rightarrow ((r4_tsep_2 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow (r3_tsep_2 X0 X1 X2)) \end{aligned} \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 X0)) \Rightarrow (\\ & \forall X2.((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow ((r4_tsep_2 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow ((v3_tex_3 X1 X0) \Leftrightarrow (v1_tex_3 X2 X0)))))) \end{aligned}$$